



CRNA GORA
PREDSJEDNIK

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE

Prolašavam **Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog Zakonika Crne Gore**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 29. juna 2017. godine.

Broj: 01-646/2

Podgorica, 03.07.2017. godine



Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 29. juna 2017. godine donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE

Član 1

U Krivičnom zakoniku Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 70/03 i 47/06 i „Službeni list CG“, br. 40/08, 25/10, 32/11, 40/13, 14/15 i 42/15) u članu 33 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) kazna dugotrajnog zatvora;“.

Član 2

U članu 34 stav 1 riječi: „Zatvor od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima: „Kazna dugotrajnog zatvora“.

Član 3

Član 35 mijenja se i glasi:

„Kazna dugotrajnog zatvora

Član 35

(1) Kazna dugotrajnog zatvora ne može biti kraća od trideset niti duža od četrdeset godina.

(2) Kazna dugotrajnog zatvora može se propisati za najteža krivična djela, pri čemu se ne može propisati kao jedina kazna za određeno krivično djelo.

(3) Kazna dugotrajnog zatvora ne može se izreći:

1) licu koje u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršilo dvadeset jednu godinu života;
2) licu čija je uračunljivost u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila bitno smanjena (član 14 stav 2);

3) za pokušaj krivičnog djela.“

Član 4

U članu 37 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Sud može uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora osuđenog koji je izdržao dvije trećine, a izuzetno polovinu kazne zatvora odnosno kazne dugotrajnog zatvora, ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može sa osnovom očekivati da će se na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće učiniti novo krivično djelo. Pri ocjeni da li će se osuđeni uslovno otpustiti uzeće se u obzir da li se osuđeni dobro vladao i izvršavao radne obaveze prema njegovoj radnoj sposobnosti, a naročito da li je disciplinski kažnjavan za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora, da li je nadoknadio štetu koju je prouzrokovao krivičnim djelom i vratio imovinsku korist stečenu izvršenjem krivičnog djela, kao i da li je postignuta svrha kažnjavanja.“

Član 5

U članu 40 stav 6 riječi: „ali je vlasnik imovine ili nosilac imovinskih prava“ brišu se.

Član 6

Član 42a mijenja se i glasi:

„(1) Ako je krivično djelo učinjeno iz mržnje prema drugom licu zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, pripadnosti rasi ili vjeroispovijesti ili zbog odsustva te pripadnosti, invaliditeta, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, tu okolnost sud će cijeliti kao otežavajuću, osim ako to nije propisano kao obilježje osnovnog ili težeg oblika krivičnog djela.

(2) Ako je krivično djelo učinjeno prema licu koje pripada posebno ranjivoj kategoriji lica (djeca, lica sa invaliditetom, trudna žena, starija lica, izbjeglice), sud će tu okolnost uzeti kao otežavajuću.“

Član 7

U članu 48 stav 2 tačka 1, članu 124 stav 1 tačka 1, članu 126 stav 2, članu 144 stav 1, članu 241 stav 5, članu 242 stav 5, članu 358, članu 385 stav 2, članu 386 stav 1, članu 387 stav 3, članu 401 stav 4, čl. 426 i 427, članu 428 stav 3, članu 429 stav 2, članu 430 stav 2, članu 432 stav 2, članu 434 stav 3, članu 442 stav 2 i članu 477 stav 1 riječi: „kazna zatvora od četrdeset godina“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „kazna dugotrajnog zatvora“ u odgovarajućem padežu.

U članu 363, članu 374 stav 2, članu 447 stav 4, članu 447c stav 3 i članu 447d stav 3 riječi: „zatvor od četrdeset godina“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „kazna dugotrajnog zatvora“ u odgovarajućem padežu.

Član 8

U članu 142 stav 12 mijenja se i glasi:

„(12) Imovinskom korišću pribavljenom krivičnim djelom smatra se imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, neposredno ili posredno, koja se sastoji od svakog uvećanja ili sprječavanja umanjenja imovine, do kojeg je došlo izvršenjem krivičnog djela, imovina za koju je zamijenjena ili sa kojom je sjedinjena ili u koju je pretvorena imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, kao i svaka druga korist koja je dobijena od imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom ili imovine za koju je zamijenjena ili u koju je pretvorena imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, bez obzira da li se nalazi na teritoriji Crne Gore ili van nje, kao i sve isprave kojima se dokazuje neko imovinsko pravo.“

U stavu 31 riječi: „Porodicom ili porodičnom zajednicom“ zamjenjuju se riječima: „Članovima porodice ili porodične zajednice“.

Član 9

Poslije člana 151 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Sakaćenje ženskih genitalija

Član 151a

- (1) Ko osakati spoljne djelove ženskih genitalija, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Prinudna sterilizacija

Član 151b

Ko upotrebom sile ili prijetnje izvrši sterilizaciju drugog lica u cilju onemogućavanja njegove reprodukcije, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.“

Član 10

U članu 159 stav 1 poslije riječi „identiteta,“ dodaje se riječ „invaliditeta,“.

Član 11

U članu 166a poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:
„(3) Za pokušaj djela iz st. 1 i 2 ovog člana kazniće se.“

Član 12

Poslije člana 168 dodaje se novi član koji glasi:

„Proganjanje

Član 168a

(1) Ko drugog uporno proganja na način koji može osjetno da ugrozi njegov život, zdravlje, tijelo ili način života,

kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prema bivšem bračnom ili vanbračnom drugu, učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Kaznom iz stava 2 ovog člana kazniće se učinilac koji djelo učini prema maloljetnom licu, trudnoj ženi ili licu sa invaliditetom.

(4) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana izazvana opasnost po život, zdravlje ili tijelo drugog lica ili njemu bliskog lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(5) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt drugog lica ili njemu bliskog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

(6) Smatra se da neko uporno proganja drugo lice u smislu ovog člana kad u određenom vremenskom periodu:

- 1) neovlašćeno prati ili preduzima druge radnje u cilju fizičkog približavanja tom licu;

- 2) nastoji da uspostavi kontakt sa tim licem protivno njegovoj volji neposredno, preko trećeg lica ili sredstava komunikacije;
- 3) zloupotrebljava lične podatke tog lica u cilju naručivanja robe ili usluga;
- 4) prijeti napadom na život, tijelo ili slobodu tog lica ili njemu bliskog lica;
- 5) preduzima druge slične radnje prema tom licu."

Član 13

U članu 183 na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „osim kad je oštećeni lice iz člana 42a stav 2 ovog zakonika.“

Član 14

U članu 193a dodaje se naziv člana koji glasi: „**Neovlašćeno korišćenje državne imovine u izborne svrhe**“.

Član 15

Član 204 mijenja se i glasi:

„(1) Ko nad drugim izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin bez njegovog pristanka, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ko prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjednačen čin upotrebom sile ili prijetnjom da će neposredno napasti na život ili tijelo tog ili drugog lica, kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(3) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno prijetnjom da će se za to ili drugo lice otkriti nešto što bi škodilo njegovoj časti ili ugledu ili prijetnjom drugim teškim zlom, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je usljed djela iz st. 1, 2 ili 3 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda lica prema kojem je djelo izvršeno ili ako je djelo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili prema maloljetniku ili je djelo imalo za posljedicu trudnoću, učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(5) Ako je usljed djela iz st. 1, 2 ili 3 ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvršeno ili je djelo učinjeno prema djetetu, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.“

Član 16

U članu 208 stav 1 riječi: „iz člana 204 st. 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „iz člana 204 st. 1, 2 i 3“.

Član 17

U članu 210 stav 1 riječi: „novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine“ zamjenjuju se riječima: „zatvorom od tri mjeseca do dvije godine“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno prema maloljetnom licu ili je učinjeno od strane više lica na organizovan način, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Posredovanje u vršenju prostitucije je, u smislu ovog člana, korišćenje lica za seksualne aktivnosti pri čemu se daje ili obećava novac ili bilo koji drugi vid naknade ili nagrade kao plaćanje za angažovanje tog lica u seksualnim aktivnostima, bez obzira na to da li se to plaćanje, obećanje ili nagrada daju tom licu ili nekom trećem licu.“

Član 18

U članu 211 poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„(7) Dječjom pornografijom, u smislu ovog člana, smatra se svaki materijal koji vizuelno prikazuje dijete koje se bavi stvarnim ili simuliranim seksualno eksplicitnim ponašanjem i svako prikazivanje polnih organa djeteta u primarno seksualne svrhe.“

Član 19

U članu 211b riječi: „iz člana 204 stav 4“ zamjenjuju se riječima: „iz člana 204 stav 5“.

Član 20

U članu 214 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Ko drugo lice navede na odlazak ili odvede u inostranstvo u namjeri izvršenja krivičnog djela iz stava 2 ovog člana, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.“
Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 21

U članu 220 stav 1 riječ „jedne“ zamjenjuje se riječju „dvije“.

U stavu 5 riječi: „šest mjeseci“ zamjenjuju se riječima: „jedne godine“.

Član 22

U članu 233 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Ko pod svojim imenom u cjelini ili djelimično objavi tuđe autorsko djelo na osnovu čega bude biran u naučno ili nastavno-naučno zvanje, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do četiri godine.“

U stavu 4 riječi: „st. 1 do 3“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 do 4“.

U stavu 5 riječi: „stava 3“ zamjenjuju se riječima: „stava 4“.

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3, 4, 5 i 6.

Član 23

U članu 263 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Ko koristi kreditnu karticu za koju zna da neće obezbijediti pokriće u ugovorenom roku, pa time sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist koja prelazi pet stotina eura, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.“

Član 24

U članu 268 stav 1 riječi: „da potiču od krivičnog djela“ zamjenjuju se riječima: „da potiču od vršenja kriminalne djelatnosti“, a riječi: „krivičnim djelom“ zamjenjuju se riječima: „kriminalnom djelatnošću“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se izvršilac djela iz stava 1 ovog člana koji je i izvršilac ili saučesnik u krivičnom djelu kojim je pribavljen novac ili imovina iz stava 1 ovog člana ili ko pomogne izvršiocu radi izbjegavanja njegove odgovornosti za učinjeno djelo, ili u istom cilju preduzme radnje radi prikrivanja porijekla novca ili imovine iz stava 1 ovog člana.“

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„(7) Imovina, u smislu ovog člana, podrazumijeva imovinska prava bilo koje vrste, nezavisno od toga da li se odnose na dobra materijalne ili nematerijalne prirode, pokretne ili nepokretne stvari, hartije od vrijednosti i druge isprave kojima se dokazuju imovinska prava.“

Član 25

Poslije člana 293 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Protivpravno uzimanje ljudskih organa ili djelova tijela

Član 293a

(1) Ko bez pisane saglasnosti, odnosno pristanka u smislu propisa kojima se uređuje presađivanje organa, od živog ili umrlog lica uzme organ ili dio tijela, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ko uzme organ ili dio tijela od živog ili umrlog lica van okvira domaćeg sistema za presađivanje ili ako uzimanje izvrši kršenjem osnovnih načela i pravila utvrđenih propisima kojima se uređuje presađivanje organa,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ko u zamjenu za uzeti organ ili dio tijela ponudi ili da imovinsku ili kakvu drugu korist, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt ili teško narušavanje zdravlja ili je djelo učinjeno od strane više lica na organizovani način ili zloupotrebom službenog položaja ili je učinjeno prema maloljetnom licu,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

Čuvanje, prevoz, uvoz i izvoz ljudskih organa ili djelova tijela pribavljenih izvršenjem krivičnog djela

Član 293b

(1) Ko priprema, čuva ili skladišti ljudske organe ili djelove tijela pribavljene izvršenjem krivičnog djela iz člana 293a ovog zakona, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko prevozi, vrši razmjenu, prima, uvozi ili izvozi ljudske organe ili djelove tijela pribavljene izvršenjem krivičnog djela iz člana 293a ovog zakona.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno od strane više lica na organizovan način ili zloupotrebom službenog položaja, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.“

Član 26

Poslije člana 296 dodaje se novi član koji glasi:

„Neovlašćeno stavljanje u promet hormonskih supstanci

Član 296a

Ko protivno propisima stavi u promet lijekove ili supstance koje sadrže hormone ili ostale stimulanse rasta, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.“

Član 27

U članu 314 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Ko protivno propisima upotrebljava, proizvodi, prerađuje, drži, odlaže, sakuplja, skladišti, pribavlja, koristi, prevozi, daje drugom ili otprema nuklearni ili radioaktivni materijal ili drugu opasnu materiju ili opasni otpad, kazniće se zatvorom do tri godine.“

Član 28

U članu 341 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(3) Ko izvrši akt nasilja uperen protiv lica na aerodromu za međunarodni civilni vazdušni saobraćaj koji prouzrokuje ili bi mogao da prouzrokuje tešku tjelesnu povredu ili smrt nekog lica, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Kaznom iz stava 3 ovog člana kazniće se i ko uništi ili ošteti uređaje na aerodromu za međunarodni civilni vazdušni saobraćaj ili vazduhoplovu koji nije u saobraćaju a nalazi se na tom aerodromu ili prekine rad službi na tom aerodromu, ako takav akt ugrožava ili bi mogao da ugrozi bezbjednost na tom aerodromu.“

Član 29

U članu 342 stav 1 poslije riječi: „štete vazduhoplovu, brodu ili nepokretnoj platformi“ dodaju se zarez i riječi: „odnosno njihovom teretu“.

Član 30

U članu 343 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Ko silom ili prijetnjom da će upotrijebiti silu ili drugo teško zlo izvrši otmicu vazduhoplova koji se nalazi u letu ili preuzme kontrolu nad vazduhoplovom koji se nalazi u letu, kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.“

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko silom ili prijetnjom da će upotrijebiti silu ili drugo teško zlo izvrši otmicu broda ili drugog javnog prevoznog sredstva u toku vožnje.“

U stavu 2 riječi: „protiv nepokretne platforme“ zamjenjuju se riječima: „prema nepokretnoj platformi“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 31

U članu 375 stav 2 riječi: „tri godine“ zamjenjuju se riječima: „pet godina“.

Član 32

U članu 376 stav 3 riječi: „u vršenju“ zamjenjuju se riječima: „u vezi sa vršenjem“, a riječ „državne“ zamjenjuje se riječju „nacionalne“.

Član 33

U članu 405 stav 2 riječi: „iz koristoljublja“ zamjenjuju se riječima: „radi sticanja finansijske ili druge koristi“.

Član 34

U članu 443 stav 1 riječi: „Ko na osnovu razlike u rasi, boji kože, nacionalnosti, etničkom porijeklu ili nekom drugom ličnom svojstvu“ zamjenjuju se riječima: „Ko zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, pripadnosti rasi ili vjeroispovijesti ili zbog odsustva te pripadnosti ili zbog razlika u pogledu političkog ili drugog ubjeđenja, pola, jezika, obrazovanja, društvenog položaja, socijalnog porijekla, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta, imovnog stanja ili nekog drugog ličnog svojstva“.

Član 35

U članu 444 stav 1 riječi: „zadržavanjem ličnih isprava“ zamjenjuju se riječima: „zadržavanjem, oduzimanjem ili uništenjem ličnih isprava, falsifikovanjem ličnih isprava, pribavljanjem ili izradom falsifikovanih isprava“.

Član 36

U članu 448 stav 1 poslije riječi „zaštitom“ dodaju se riječi: „ili članu njegove porodice“.

U stavu 2 riječ „ugrožava“ zamjenjuje se riječima: „može da ugrozi“.

U stavu 4 riječi: „zatvorom od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima: „kaznom dugotrajnog zatvora“.

U stavu 5 riječ „njega“ zamjenjuje se riječima: „na život ili tijelo tog lica ili člana njegove porodice“.

Član 37

U članu 449 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Ko na bilo koji način obezbjeđuje ili prikuplja sredstva s ciljem da se ona koriste ili sa znanjem da će se koristiti u cjelosti ili djelimično za finansiranje vršenja krivičnih djela iz čl. 164, 337, 340, 341, 342, 343, 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 448 i 449 ovog zakonika ili za finansiranje organizacija koje za cilj imaju vršenje tih djela ili pripadnika tih organizacija ili pojedinca koji za cilj ima vršenje tih djela,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.“

Član 38

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 23-2/17-2/9

EPA 166 XXVI

Podgorica, 29. jun 2017. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA



PRESJEDNIK
Ivan Brajović

Ivan Brajović